

САНАА ТНДЕ

СЛОХ

ХАЙЫАТ
1931 СЫЛ АЛТЫННЫ
15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

№ 94 (7167) • 1991-ын Атырдах ыйын 6 күнэ, Оштогорузыук • Сынанта 8 харчы

Оройон совхозтарыгар сүөһү абылыгын бэлэмнээнин
атырдах ыйын 5 күнүнээбىи сводката

Совхозтар	үзлэлийн ийнхи ахсаны	ол ийнгэр совхоз үзүүнтэ	зэвсэг ахсаны	ол ийнгэр механизир.	охцуу (гектар)	кэбийн (тонна)	сийлэс (тонна)
Карл Маркс	201	86	10	—	2095	607	300
Субурууский	137	103	12	5	2070	767	240
Эрдлий Эрнестийн	258	207	24	6	3526	949	—
«Чурапчы»	185	149	21	5	1952	645	300
«Мындаацааны»	141	129	12	7	2488	1581	—
«Мугудай»	298	93	12	3	1598	640	—
«Бахсы»	123	91	12	—	1454	574	480
Оройгоон үрдүүн	1343	858	103	26	15183	5763	1320

тистка орбитуоннасы от дела.

Былдырыны баччаларга оройдүйн үрдүсмөн 10082 тонна оттоо этиб. Оттои бынның баара-суюса 5763 тонна. Ол эбэтэр сымлаацыбылдаан 17 бырышының курдук Синийстаның күөх мазасаны бынныңга хойтууданын эмис баар.

Атырдах ыйын 5-гэр дүйрү сым-
азаңы билаад 8,9 барынышанын

Ханыгын да ишни, быйым хо-
буюча дыон тахсынта айылах. Хо-
бубур, балырымын окко совхоз 932
рабочайа үзләэбит буоллашына,

ылти 780 эрэ. Оттон 95 звенингтар 70-ча эрэ тэрилнин. Альстэри, эзбэх смылаах оту мянган дьарыктанар звенолары лэрдэххэ эрэ билгиги ходуваца, ыннаа 106 звенолаахыт.

Суперформата

ХАҢАЙЫННААҢЫН САҢА НЫЫМАТА

Саха ССР Министрда-рии Советыны 1991 сый муус устар 11 күнүнүнөн 164 №-дээх уураадар одо-буран, оройоннна сир ре-форматтар бара туар. Сель-советтар президенттүннанын багыргынан, сир ре-форматтын выттыбыта мий-тээз рабочай уонна де-путатской группалар ула-шыннеллэр. Олор улсыннин оройоннандацы сир коми-тетта суртнүүр. Оройон-на анал сир фондата тас-кычылдын, райсовет президиумунан багыргытилини-нэ. Олон атырьдах ыйын 1 күнүнээд тургунан оройонн үрдүннен 20211 гектар анал сир фондата баар болла. Итишэн райсовет президиумун уураавынан 13778,2 гек-тара сельсоветтар дъянал-чыкын бийдилини.

Орбуюннаңы Совет анал сирии фондатын үсіктің соғақтар сирдәрнәтән 13748 гектар ызылданна. Ол шілтән Карл Маристан 1278,8, Субуруускайтан 1357, Эрілік Эристиннәтән 1919,9, «Чурапчыттан» 3194,3, «Мындаударъттан» 4194,2 «Мугудайттан» 1102,1 үонна «Бахсыттан» 701,7 гектар сир, Сири тыырсыты, уләстінгә, баялам туарар, уруқнұ халықтандырылған систематтап анықтаста охсор, арахсар ынарахаттардаа. Сир реформатының олох ирдабылға буолбутын сыйналадыбын жүрдүк тылланыны, дыанағаламсызыны да миңсталарға суюх буолбата. Холобур, Сири тыырсылын жақынайтадыны камидеги

эр Субуруускай азымнаи совхоз директора А. В. Ефремов ортууттан мен түүрээх бийбын-мийгээс эхэлжилээ сэргээвтэй. Ол нийтийн отгоонун курдук ынтармылаах киймээ угус тогтолцоогийн бэлэг.

Сир реформатың доісінде жаңайының салынған көрүнгілерин, пызылалызын килдериппен көттеге сибастаах. Дыңең көрдүгьынан кесілтер үоллахса, союзостарга туындыллыбат сир. ходулаш албас, Озор бу сир реформата ытымларынан ынцизек хәнайыншарын түлоохтаактар. Быната, ас бириди тектар сир көрдүк толору туындыда ханааччыллыраахтаа. Сельсоветтар аныптың нац Фонда сирдәре барысын түннеллимахтаах, ханаафийионанахтаах. Сир иштегиң Фәйл саймын түрүүхтаах. Бытайдының сүттернің тәннезх, Сығырыллыбыт сир араистаныштаах, көрүлүүхтаах, онон түлоохтаах тояна, кылаабынай, күнделенінхтаах. Сир аныпты хәнаайыстыбалартан, индилиззиң дыңтон ондук ирдебіл ишүсін түроохтаах, түлоолуга хонтууларынан түрүүхтаах.

Нийилинъын төн улаа-
ыхтаатын, сүйүленинх-
эсдин, онууха төн мэч-
кирэн, ходуна сир наада
уолуохтаатын түбәннаах
ельсоветтар чулжайыла-
аахтар. Ол ишн күп
үүгүүн изинниң барыллаа-
нын данназдар хомуллан,
түзүктөр-аабылар ого-
чынан даалан. Оноң сизтә-

«Дальгипроиз» инс-
титуткың тәжілділігінде олар
күннен көрінісін салала-
ратындағы орнаменттерге
бейнелене алады. Олар
тәжілділікке жеткізгіл-
лердегі көмекшілікке жеткіз-
гілдердегі көмекшілікке
бейнелене алады.

Санга баанынай ханааныстыбаларын улалэр-тэрэзиниэр, бастааны сабадааны дистэхэ, кунаана сух, Холобур, Кизэгүнгэ төркильбигт О. Г. Парфенов «Тээрий» баанынай ханааныстыбата хаймы-үйл ылбэгт сирин нурчилээ.

чес» совхоз Кильдяки-
би арендный предприни-
матель директора К. И.
Доров, Эрлил Эрис-
си альянс совхоз ди-
ректора И. А. Филиппов
и Узлериттен базынын ха-
йвайстыбаларын тери-
ни дыланын унаты-
стани тубалталарга та-
таах сир реформаттын ту-
ла кизи өйткөрттүр ул аны-
тыллара изадата вестен
тыйста. Сир журдун мен-
түрдизэх сухт динччилэр.
Од нырдымыгы төнөө да
умнумуухх.

Сүөнүгэ дороххой аның
түшүнүүлүктөрүнүүлүп калады. Сүйөнүгэ
бастакы са-
залааның курдук бул-
така, сир-дойду халыпты
турбут, халтагызыбыт
жиннинан иштегиң жиннин
иззөвхөд алмастарга бөрт
дек јөбабийлилөх оттор
раллардын көрөүүн,
ырдаах ыйын 1 күнү
Эриэлтиг Эриэлтигин за-
ниан совхоз ишнээс ул-
тир Хадаардаамы ареп-

хорујан обустаралы
уюнча быйыл одус Даана
сийэр үүнүүлээр дааца
суюх, хоруунстахтары
эре баласча отгонор-ма-
таар ныахтаахтар. Еш
лавинчынылара, скрэдэр
үүнүүт хайдарын зөв
бары үлөннүүтээр чуюнца
дых билэ сыйдялвалы.
Онон ким туюх үләни уо-
на хайдах толоруухта
бын хамнык диданы сан-
тыныштаа суюх тута оид-
неллер.

ай предпринимателей И. И. Есев салайар толору механизмилаах зөвнөтүүлүк чынчуттарын Улахан Сыягга корсунузбиг Атасаң нүүттүү «Балырышыгы» га айбээто харахха тута разыллар. Ордоөвүүтүү спубликада чийэ аэрбет ферма тайынаңдыбынын арьнат от чамтууллубүтээ көстөр.

Ходуналар бүтэйдэрэс суюттат отчуттар сөзине мунгайзарллар. Холобурбу Улахан Сынымтган Хаяжасыт отделенинчески Чакыртсан Хара Хомустаан сүенүллэрэ, ону таңынан бойзларик сылгымарын уроц шаражсыбеттар, таң изottoноллор. Атын да оттонор ходуналарсан дылбата итишник, та-

Алас или балыгар таң туолыра чуганнаабыт

холбоммут трактор арыгыр тиинэзбит тубуна огуурданинаа охни мустараачы Гавриил Михайлович Федоров түсчүт Дмитрий Давидович Андреев эрэллэр эзит. Кийинээр старар трактор саахалымытын көре-истэ сымаллар. Уолаттар бартисстининээг дьон буюзан ордилар, ыйштыга да сүйдүүлхарыттан сыйналхха, улээж-хөзинесна сяячча эрчилиббит, оттоо маралаттарын көрсүбийхтэгээнт дьон аччухан.

— Узбектиңин сочко торбут суох, — дынир күтпүш Д. Д. Андреев. — 17-с олуптуу таңааран бит. Исаков нымыматын үзленир буламынтын улларбыт элбэх. Синийн буллар зра олуптунспортерга харан хава. Оюн сарсыврдатын чо-бачча эрдәләбак, изиэттүү сине түстэр уурайаргар таңаидин. Ферма эстинтигээр аны бутунчук корутан испиттэр. Ол билүүкти үзбектин улахандырып, Монголиянын

жээндидир. Мөчөн а хапыт буордар оту та транспортерга кин монголтуулара эзни буюлбатай. Оюн жетерүүн изэтан сарда 7-8 чаастан эрдээжкийн, кийнээжин 8 саадынтыа буттажхин ылдар.

кізін сымларға үлзебіт сымтаах буолану, уолаттар биридин отар тәбаптуу центнер алохтааын сабакаллар збйт. Көниллэр көдөрсөн, урумку өрөр 25-тиң эрэ центнер ордоро үшү. Бійылданы иті мәренинде тууллар. Оччотугар то 40-тан ира талса на оттомут. Батыгы Арыллааңар 5 отуңа избиспіттер, отон орнаги Уулаах көзинин аласка азальтыгар, астарапачылардың Саба Таксылааңар дылларда үшү. Ол изиң маршруттара Уус изынын барыахтаах, старар трантордарын нанан үлзетталлар, то үләз-хамнасна стүк зеридибіт, баий татаах Роман Петров Степанов уенна Гаврилович Луков-сындыллар збйт. Киндер көзинилериттән охшуюхха абылаах сир быйтың көрүп дин ала ма. Оның симбози

С. АЛЕКСЕЕВ.

